

MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU NA REALIZACIJI PROJEKATA PODRŠKE POV RATNICIMA I RASELJENIM LICIMA U 2010. GODINI

1.

Strane potpisnice ovog Memoranduma o razumije vanju su:

Institucije i tijela u BiH:

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH

Komisija za izbjeglice i raseljene osobe BiH

Fond za povratak BiH i

Općine/opštine:

2.

Strane potpisnice sklapaju Memorandum o razumije vanju na realizaciji projekata podrške povratnicima i raseljenim licima u 2010. godini (u daljem tekstu: Memorandum) u duhu uzajamnog povjerenja, partnerstva i prijateljske saradnje.

3.

Memorandum je zaključen u svrhu implementacije projekata rekonstrukcije i obnove komunalne i socijalne infrastrukture (ne uključujući projekte obnove vjerskih objekata) i projekata zapošljavanja, odobrenih od strane Komisije za izbjeglice i raseljene osobe BiH, a koji se finansijski realizuju kroz Fond za povratak BiH (u daljem tekstu: projekti podrške povratnicima i raseljenim licima ZP10- OP).

4.

Odobreni projekti, mikrolokacije i općine/opštine na kojima se isti realizuju, kao i visina dodjeljenih sredstava po projektu koja se realizuju putem Fonda za povratak BiH, definisani su Odlukom o izboru prioriternih lokaliteta za podršku povratnicima i raseljenim licima kroz obnovu komunalne i socijalne infrastrukture i druge vidove održivosti u BiH u 2010. godini (u daljem tekstu: Odluka).

5.

Strane potpisnice su saglasne sa preuzimanjem svih obaveza i odgovornosti u vezi sa implementiranjem projekata podrške povratnicima i raseljenim licima ZP10- OP u skladu sa Memorandumom.

6.

Strane potpisnice će sve aktivnosti na implementaciji projekata podrške povratnicima i raseljenim osobama ZP10-OP, uraditi u skladu sa važećim zakonima, podzakonskim aktima i propisima koji regulišu predmetnu oblast.

7.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Fond za povratak BiH, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske i Distrikt Brčko, putem Fonda za povratak BiH finansijski participiraju u projektima podrške povratnicima i raseljenim licima ZP10-OP, a u skladu sa potpisanim Sporazumom o udruživanju i načinu realizovanja sredstava za podršku procesu povratka u Bosni i Hercegovini u 2010. godini.

8.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH će vršiti monitoring procesa implementacije projekata podrške povratnicima i raseljenim licima ZP10-OP, po procedurama monitoringa definisanim u Priručniku za monitoring.

Potpisnice su saglasne da Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH provjeri sve informacije koje se odnose na implementaciju projekata podrške povratnicima i raseljenim licima ZP10-OP, pri tome se koristeći svim izvorima informisanja.

9.

Fond za povratak BiH će vršiti finansijsku realizaciju projekata podrške povratnicima i raseljenim licima ZP10-OP, u skladu sa zakonom i finansijskim procedurama Fonda za povratak BiH.

U cilju blagovremenog informisanja učesnika o realizaciji odobrenih projekata, Fond za povratak BiH zadržava prava da u svako vrijeme u toku implementacije projekata podrške povratnicima i raseljenim licima ZP10-OP, može tražiti sve potrebne informacije, od svih učesnika.

10.

Implementaciju projekata podrške povratnicima i raseljenim licima ZP10-OP na lokalnom nivou vršiće općine/opštine

11.

Obaveze i odgovornosti implementatora su:

- Imenovanje projekt menadžera
- U skladu sa Priručnikom za monitoring, u što je moguće kraćem roku, izrada i dostava projektnog prijedloga.
- Po potrebi, rješavanje imovinsko pravnih odnosa i izdavanje/pribavljanje neophodnih saglasnosti i dozvola.
- Ukoliko to već nije obavljeno, formiranje komisija za provođenje i provođenje tenderskih procedura za izradu i reviziju izvedbene dokumentacije (projekat, predmjer i predračun radova, specifikacije materijala i sl.), nabavku materijala, izvođenje radova, angažovanje nadzora u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i drugim važećim propisima koji regulišu ovu oblast.
- Zaključivanje ugovora sa odabranim dobavljačima roba i /ili izvođačima radova i usluga.
- Organizovanje i učešće u parcijalnom (faznom) ili konačnom tehničkom prijemu i obračunu izvedenih radova definisanih izvedbenom dokumentacijom, a zavisno od stepena realizacije projekta.
- Koordiniranje svih aktivnosti u vezi realizacije projekta
- Pripremanje i prosljeđivanje Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH i Fondu za povratak BiH periodičnih i detaljnih izvještaja o realizaciji, dijela projekta koji se finansira putem Fonda (ako se finansira dio projekta), kao i projekta u cjelini.

12.

Obim i vrsta aktivnosti iz tačke 11, u skladu sa dodjeljenim sredstvima i potrebama na terenu iskazanim kroz prijavu/aplikaciju, bez obzira da li se radi o planiranom projektu ili projektu u nekoj od faza realizacije, se definišu projektnim prijedlogom.

U odnosu na projektni prijedlog, detaljnije definisanje obima i vrste aktivnosti, odnosno obaveza implementatora, po potrebi, preciziraće se posebnim aktom uvažavajući specifičnosti svakog projekta.

13.

Sastavni dio Memoranduma je Odluka Komisije za izbjeglice i raseljene osobe BiH broj: K21-02-50-4103-3/10 od 5. 7. 2010. godine.

14.

Memorandum je potpisan u dana, kada i stupa na snagu, a sačinjen je u 3 originalna primjeraka.

Strane potpisnice:

Ministarstvo za ljudska prava
i izbjeglice BiH
Ministar

..... MP
Dr. Safet Halilović

Broj protokola:.....
Datum:.....

Komisija za izbjeglice i
raseljene osobe BiH
Predsjednik Komisije

..... MP
Slavko Marin

Broj protokola:.....
Datum:.....

Fond za povratak
Direktor

.....MP
Mladen Božović

Broj protokola.....
Datum.....

Općine/opštine: